

**CRNA GORA**  
**GLAVNI GRAD PODGORICA**  
**Služba glavnog gradskog arhitekta**

Broj: UP I 30-332/25-300  
Podgorica, 16. jul 2026. godine

Glavna gradska arhitektica, na osnovu člana 22 stav 1 tačka 1, stav 2 tačka 1 i stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 19/25, 92/25 i 160/25), čl. 23 i 60 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list CG – o.p.“, br. 38/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22, 30/23, 42/23 i 6/26) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu investitora Grebović Mihaila za davanje saglasnosti na idejno rješenje individualnog stambenog objekta na dijelu urbanističke parcele br. UP 140, zona A, koju čine kat. parcele br. 2829, 2832/3, 2833/3, 2834/5, 2834/8, 2835/2, 2836/4 i 2836/18, KO Doljani, i kat. parcela br. 4612/10, KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a "Zlatica B" – Izmjene i dopune („Sl. list CG – o.p.“, br. 37/11), donijela je,

## **R J E Š E N J E**

Investitoru Grebović Mihailu daje se saglasnost na idejno rješenje individualnog stambenog objekta na dijelu urbanističke parcele br. UP 140, zona A, koju čine kat. parcele br. 2829, 2832/3, 2833/3, 2834/5, 2834/8, 2835/2, 2836/4 i 2836/18, KO Doljani, i kat. parcela br. 4612/10, KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a "Zlatica B"– Izmjene i dopune, u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta, osnovnim i drugim urbanističkim parametrima.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Aktom br. UP I 30-332/25-300 od 3. novembar 2025. godine investitor Grebović Mihailo podnio je Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje individualnog stambenog objekta na dijelu urbanističke parcele br. UP 140, zona A, koju čine kat. parcele br. 2829, 2832/3, 2833/3, 2834/5, 2834/8, 2835/2, 2836/4 i 2836/18, KO Doljani, i kat. parcela br. 4612/10, KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a "Zlatica B"– Izmjene i dopune.

Odredbom člana 22 stav 1 tačka 1 Zakona o izgradnji objekata, propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3.000,00 m<sup>2</sup> i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta, gradskog parka i objekta iz člana 15 stav 2 ovog zakona u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije, osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).



Shodno stavu 2 ovog člana zakona propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3.000,00 m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta.

Stavom 3 pomenutog člana zakona propisano je da poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Članom 41 Zakona o izgradnji objekata propisano je da na dijelu urbanističke parcele može se graditi ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu, u zavisnosti od namjene, umanjuju za nedostajući dio urbanističke parcele i da je ispunjen uslov minimalne površine urbanističke parcele shodno planiranoj namjeni.

Glavna gradska arhitektica je razmotrila zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane privrednog društva EUROZOX doo Danilovgrad, i odlučila kao u dispozitivu rješenja.

U skladu Zakonom o izgradnji objekata, saglasnost se izdaje na osnovu uslova iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekata.

Uslovima za oblikovanje prostora i materijalizaciju u okviru DUP-a „Zlatica B“ – Izmjene i dopune, propisano je da je arhitektonske volumene objekta potrebno pažljivo projektovati u cilju dobijanja homogene slike naselja i grada. Visine objekata su date kao spratnost objekata, uz pretpostavljen disciplinovan odnos korisnika, vodeći računa o susjednim objektima i opštoj slici naselja i grada. Fasade objekata, kao i krovne pokrivače, neophodno je predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala. Za sve stambene i stambeno-poslovne objekte se planiraju krovovi po izboru projektanta, a u skladu sa postojećom arhitekturom i kulturnim naslijeđem, sa mogućnošću primjenjivanja i ravnih krovova.

Uvidom u DUP „Zlatica B“ – Izmjene i dopune, utvrđeno je da su za urbanističku parcelu br. UP 140, zona A, namjene – *stanovanje male gustine*, površine 1.141,59 m<sup>2</sup> predviđeni sljedeći urbanistički parametri: indeks zauzetosti 0,15 (maksimalna površina prizemlja 166,67 m<sup>2</sup>), indeks izgrađenosti 0,44 (maksimalna bruto građevinska površina 500,00 m<sup>2</sup>), spratnost objekta P+2. Daje se mogućnost izgradnje suterena ili podruma. Udaljenost građevinske linije od regulacione linije definisana je na grafičkom prilogu *Parcelacija, regulacija i UTU*, dok je minimalna udaljenost novoplaniranog objekta od susjedne parcele definisana u tekstualnom dijelu plana i iznosi 2,00 m (objekat se može postaviti i na manjem rastojanju uz saglasnost susjeda). Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. Broj mjesta za parkiranje za namjenu stanovanja je 1 stan – 1,1 PM. Smjernicama za pejzažno uređenje propisano je da zelene površine treba da zahvataju minimum 60,00 % površine parcele.

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana izgradnja objekta bruto građevinske površine 127,53 m<sup>2</sup>, površine pod objektom 127,53 m<sup>2</sup>, sa indeksom zauzetosti 0,11, indeksom izgrađenosti 0,11, spratnosti P, projektovanog u okviru zadatih građevinskih linija. U okviru parcele planirana su tri parking mjesta i 800,55 m<sup>2</sup> zelenih površina, odnosno 70,00 % ukupne površine parcele.



Glavna gradska arhitektica donijela je prvostepeno rješenje bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka, s obzirom na to da je zahtjev u cjelosti usvojen (član 113 Zakona o upravnom postupku).

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja stvari, Glavna gradska arhitektica je našla da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti investitoru Grebović Mihailu na idejno rješenje individualnog stambenog objekta na dijelu urbanističke parcele br. UP 140, zona A, koju čine kat. parcele br. 2829, 2832/3, 2833/3, 2834/5, 2834/8, 2835/2, 2836/4 i 2836/18, KO Doljani, i kat. parcela br. 4612/10, KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a "Zlatica B" – Izmjene i dopune), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta, osnovnim i drugim urbanističkim parametrima.

**NAPOMENA:** Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 19/25, 92/25 i 160/25), Pravilnikom o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl. list CG“, br. 53/25), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u roku od 8 dana od dana njegovog prijema, a preko ove Službe.

Obradili,  
Samostalna savjetnica – arhitektica,  
Ivana Ljumović

*Ivana Ljumović*

Viši savjetnik – pravnik,  
Miloš Popović

*Miloš Popović*



**GLAVNA GRADSKA ARHITEKTICA**  
**Arh. Duška Mačić, dipl.ing.**

*Duška Mačić*

Dostavljeno:

- Mihailo Grebović;
- Arhivi.